

* Permit No. 3271

4930

APPLICATION FOR A PERMIT

To Appropriate the Public Waters of the State of Oregon

I, Minam Lake Reservoir Co.

(Name of Applicant)

of Lostine, County of Wallowa

(Postoffice)

State of Oregon, do hereby make application for a permit to appropriate the following described public waters of the State of Oregon, subject to existing rights:

If the applicant is a corporation, give date and place of incorporation.

April 13, 1916, Lostine, Oregon1. The source of the proposed appropriation is Minam Lake, Reservoir to be constructed

Name of stream)

under Application No. 4935,
Permit No. R 396,tributary of Minam River2. The amount of water which the applicant intends to apply to beneficial use is 35
cubic feet per second.3. The use to which the water is to be applied is Irrigation to supplement water supply
(Irrigation, power, mining, manufacturing,
for lands having partial water right

domestic supplies, etc.)

4. The point of diversion is located at north end of Minam Lake being in Sec. 30 Tp. 4 S
(Give distance and bearing to section corner)
R 44 E. Highest ditch diverting water from South Fork Wallowa Riverbeing within the NE NW of Sec. 27, Tp. 1 S
(Give smallest legal subdivision) (No. N. or S.)R. 43 E, W. M., in the county of Wallowa
(No. E. or W.)5. The West Side Canal to be 7½ miles in
Main ditch, canal or pipe line)length, terminating in the NW SE of Sec. 14, Tp. 1 N, R. 42 E
(Smallest legal subdivision) (No. N. or S.) (No. E. or W.)

W. M., the proposed location being shown throughout on the accompanying map.

6. The name of the ditch, canal or other works is Minam Lake

DESCRIPTION OF WORKS

DIVERSION WORKS— One dam and one ditch

7. (a) Height of dam 5 feet, length on top 150 feet, length at bottom
600 long, 5 feet wide average depth of 3 ft.feet/material to be used and character of construction Earth fill with brush and rock rip rap
(Loose rock, concrete,
masonry, rock and brush, timber crib, etc., wasteway over or around dam)(b) Description of headgate Double lumber inside of heavy lumber flume
(Timber, concrete, etc., number and size of openings)

CANAL SYSTEM— is all ditches taken from South Fork of Wallowa River

8. (a) Give dimensions at each point of canal where materially changed in size, stating miles from headgate. At headgate: Width on top (at water line).....feet; width on bottom.....feet; depth of water.....feet; grade.....feet fall per one thousand feet.

(b) At.....miles from headgate. Width on top (at water line).....feet; width on bottom.....feet; depth of water.....feet; grade.....feet fall per one thousand feet.

One canal or ditch 600 ft. long and 5 ft. wide, on bottom 1/4 in. fall per rod and one dam 150 ft. long completed, and one small ditch or feeder 400 yd. long, 2 ft. wide on bottom not completed.

FILL IN THE FOLLOWING INFORMATION WHERE THE WATER IS USED FOR:

IRRIGATION—

9. The land to be irrigated has a total area of 7405 acres, located in each smallest legal subdivision, as follows:

(Give area of land in each smallest legal subdivision which you intend to irrigate)

Multiple horizontal dashed lines for listing land subdivisions.

(If more space is required, attach separate sheet)

POWER, MINING, MANUFACTURING, OR TRANSPORTATION PURPOSES—

10. (a) Total amount of power to be developed.....theoretical horsepower.

(b) Total fall to be utilized.....feet.

(Head)

(c) The nature of the works by means of which the power is to be developed.....

(d) Such works to be located in.....of Sec.....

(Legal subdivision)

Tp....., R....., W. M.....

(No. N. or S.)

(No. E. or W.)

(e) Is water to be returned to any stream?.....

(Yes or No)

(f) If so, name stream and locate point of return.....

....., Sec....., Tp....., R....., W. M.....

(No. N. or S.)

(No. E. or W.)

(g) The use to which power is to be applied is.....

(h) The nature of the mines to be served.....

Tp. 1 S R 43 E.W.M.

NE $\frac{1}{4}$ of NW $\frac{1}{4}$	5 acres	
NW $\frac{1}{4}$ of NE $\frac{1}{4}$	22 acres,	Sec. 27
NE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	40 "	
NW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	35 "	
SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	40 "	
SE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	22 "	
SE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	15 "	
NE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	5 "	
SW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	40 "	
NW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	40 "	
NE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 "	
NW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	10 "	
SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 "	
NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 "	
NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	35 "	
SE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 "	
SW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	20 acre	Sec. 22
NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 "	
SW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 "	
SE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	38 "	
NE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 "	
NW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 "	
SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 "	
SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	15 "	
NW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	24 "	Sec. 14
NE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	30 "	
NW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	40 "	
SE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	30 "	
SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	40 "	
NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	20 "	
NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	20 "	
SW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 "	
SE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	20 "	
NE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	38 "	
NW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	34 "	
SE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	32 "	
SW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	40 "	
NE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	35 "	
NW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 "	
SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	35 "	
SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 "	Sec. 15

In T 1 N R 42 E.W.M. to be irrigated by Minam Lake Irrigation Project.

NE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	20 a.	
SE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	10 a.	Sec. 14
NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 a.	
NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	10 a.	
SE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 a.	
SW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	20 a.	
NW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	20 a.	
SW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	30 a.	
NE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 a.	
NW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	30 a.	
SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 a.	
SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	30 a.	Sec. 24
NW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	40 a.	
SE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	30 a.	
SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	40 a.	
NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 a.	
NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	30 a.	
SE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 a.	
SW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	30 a.	
NE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	30 a.	
NW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	40 a.	
NE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	35 a.	
NW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	10 a.	
SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	20 a.	Sec. 25

NE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$ 5 a. Sec. 23

Tp. 1 S R 43 E.W.M.

The land to be irrigated located in each smallest legal subdivision as follows:

NE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	35 a.	
NW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	40 a.	
SE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	35 a.	
SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	40 a.	
NE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	35 a.	
NW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	5 a.	
SE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	10 a.	
NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 a.	
NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 a.	
SE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	25 a.	Sec. 16
NE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	20 a.	
NW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	40 a.	
SE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	20 a.	
SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	40 a.	
NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 a.	
NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 a.	
SE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 a.	
SW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 a.	
NE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	20 a.	
NW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	40 a.	
SE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	20 a.	
SW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	40 a.	
NE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 a.	
NW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 a.	
SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 a.	
SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	15 a.	Sec. 10
NE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	30 a.	
NW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	40 a.	
SE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	15 a.	
SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	40 a.	
NE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	40 a.	
NW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	40 a.	
SE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	35 a.	
SW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	40 a.	
NE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 a.	
NW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 a.	
SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 a.	
SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 a.	
NW $\frac{1}{4}$	160 a.	Sec. 9
NE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	40 a.	
NW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	40 a.	
SE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	40 a.	
SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	40 a.	
NE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	40 a.	
NW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	5 a.	
SE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	5 a.	
NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 a.	
NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	20 a.	
SE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	15 a.	Sec. 8
SW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	30 a.	
SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 a.	
SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 a.	Sec. 3
NW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	30 a.	
SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$	35 a.	
NE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	25 a.	
NW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	25 a.	
SE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	40 a.	
SW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$	25 a.	
NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	25 a.	
NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 a.	
SE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	25 a.	
SW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$	40 a.	
NE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 a.	
NW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 a.	
SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 a.	
SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$	40 a.	Sec. 4

NE 1/4 NE 1/4 40 a.
 NW 1/4 NE 1/4 40 a.
 SE 1/4 NE 1/4 40 a.
 SW 1/4 NE 1/4 40 a.
 NE 1/4 NW 1/4 40 a.
 NW 1/4 NW 1/4 20 a.
 SE 1/4 NW 1/4 40 a.
 NE 1/4 SE 1/4 40 a.
 NW 1/4 SE 1/4 40 a.
 SE 1/4 SE 1/4 40 a.
 SW 1/4 SE 1/4 40 a.
 SE 1/4 SW 1/4 40 a.
 SW 1/4 SW 1/4 40 a. Sec. 5

NW 1/4 NE 1/4 40 a.
 NE 1/4 NE 1/4 25 a.
 SE 1/4 NE 1/4 25 a.
 SW 1/4 NE 1/4 40 a.
 NE 1/4 NW 1/4 40 a.
 NW 1/4 NW 1/4 20 a.
 SE 1/4 NW 1/4 40 a.
 SW 1/4 NW 1/4 40 a.
 NE 1/4 SE 1/4 40 a.
 NW 1/4 SE 1/4 40 a.
 SE 1/4 SE 1/4 40 a.
 SW 1/4 SE 1/4 40 a.
 NE 1/4 SW 1/4 40 a.
 NW 1/4 SW 1/4 40 a.
 SE 1/4 SW 1/4 40 a.
 SW 1/4 SW 1/4 40 a. Sec. 30

NW 1/4 NE 1/4 40 a.
 NE 1/4 NW 1/4 40 a. Sec. 6

Tp. 1 N R 43 E.W.M.

The land to be irrigated located in each smallest legal subdivision as follows:

NE 1/4 NW 1/4 30 a.
 NW 1/4 NW 1/4 30 a.
 SE 1/4 NW 1/4 25 a.
 SW 1/4 NW 1/4 40 a.
 NE 1/4 SW 1/4 30 a.
 NW 1/4 SW 1/4 25 a.
 SE 1/4 SW 1/4 25 a.
 SW 1/4 SW 1/4 25 a. Sec. 33

NE 1/4 NE 1/4 40 a.
 NW 1/4 NE 1/4 40 a.
 SE 1/4 NE 1/4 40 a.
 SW 1/4 NE 1/4 40 a.
 NE 1/4 NW 1/4 40 a.
 NW 1/4 NW 1/4 40 a.
 SE 1/4 NW 1/4 40 a.
 SW 1/4 NW 1/4 40 a.
 NE 1/4 SE 1/4 40 a.
 NW 1/4 SE 1/4 40 a.
 SW 1/4 SE 1/4 40 a.
 NE 1/4 SW 1/4 40 a.
 NW 1/4 SW 1/4 40 a.
 SE 1/4 SW 1/4 40 a.
 SW 1/4 SW 1/4 40 a. Sec. 31

NW 1/4 NE 1/4 25 a.
 SE 1/4 NE 1/4 20 a.
 SW 1/4 NE 1/4 40 a.
 NE 1/4 NW 1/4 40 a.
 NW 1/4 NW 1/4 40 a.
 SE 1/4 NW 1/4 40 a.
 SW 1/4 NW 1/4 40 a.
 NE 1/4 SE 1/4 35 a.
 SE 1/4 SE 1/4 40 a.
 NW 1/4 SE 1/4 40 a.
 SW 1/4 SE 1/4 40 a.
 NE 1/4 SW 1/4 40 a.
 NW 1/4 SW 1/4 40 a.
 SE 1/4 SW 1/4 40 a.
 SW 1/4 SW 1/4 40 a. Sec. 32

SE 1/4 NE 1/4 20 a.
 SW 1/4 NE 1/4 30 a.
 NE 1/4 SE 1/4 30 a.
 NW 1/4 SE 1/4 25 a.
 SE 1/4 SE 1/4 30 a.
 SW 1/4 SE 1/4 25 a. Sec. 19

NE 1/4 NW 1/4 25 a.
 NW 1/4 NW 1/4 20 a.
 SE 1/4 NW 1/4 30 a.
 SW 1/4 NW 1/4 20 a.
 NW 1/4 SE 1/4 15 a.
 SW 1/4 SE 1/4 10 a.
 NE 1/4 SW 1/4 40 a.
 NW 1/4 SW 1/4 20 a.
 SE 1/4 SW 1/4 40 a.
 SW 1/4 SW 1/4 20 a. Sec. 28

SE 1/4 SW 1/4 15 a.
 SW 1/4 SW 1/4 40 a.
 NW 1/4 SW 1/4 25 a.
 SW 1/4 NW 1/4 25 a. Sec. 29

MUNICIPAL SUPPLY—

11. To supply the city of
..... County, having a present population of, and an
(Name of) estimated population of in 191.....

(Answer questions 12, 13, 14, and 15 in all cases)

- 12. Estimated cost of proposed works, \$ 360.00
- 13. Construction work will begin on or before 1 yr.
- 14. Construction work will be completed on or before 2 yrs.
- 15. The water will be completely applied to the proposed use on or before 3 yrs.

Duplicate maps of the proposed ditch or other works, prepared in accordance with the rules of the State Water Board, accompany this application. Map same as Permit No. 1354

MINAM LAKE RESERVOIR CO.
(Name of applicant)
by Jay Lewis, Pres.

Signed in the presence of us as witnesses:

- (1) S P Crow, Lostine, Oregon
(Name) (Address of witness)
- (2) E O Allen, Lostine, Oregon
(Name) (Address of witness)

Remarks:

STATE OF OREGON, }
County of Marion } ss.

This is to certify that I have examined the foregoing application, together with the accompanying maps and data, and return the same for correction or completion, as follows:.....

\$8.00 fees.
For completion & maps

In order to retain its priority, this application must be returned to the State Engineer, with corrections, on or before Feb. 11, 1917 December 7, 1916

WITNESS my hand this 7 12th day of Jan., 1917 November, 1916

John H Lewis
L.A. State Engineer.

Application No. 4936

Permit No. 3271

8

PERMIT

TO APPROPRIATE
THE PUBLIC WATERS OF
THE STATE OF OREGON

Division No. 2 District No.

This instrument was first received
in the office of the State Engineer at
Salem, Oregon, on the 29
day of May, 1916,
at 1:30 o'clock P. m.

Returned to applicant for correction
Nov. 7, 1917 Jan. 12, 1917

Corrected application received
Nov. 28, 1916 Feb. 9, 1917

Approved:
Feb 28, 1917

Recorded in Book No. 12 of
Permits, on Page 3271

John H Lewis
1 map RS State Engineer.

\$8.00

STATE OF OREGON, }
County of Marion } ss.

This is to certify that I have examined the foregoing application and do hereby grant the same,
subject to the following limitations and conditions: If for irrigation, this appropriation shall be limited
to one-eightieth of one cubic foot per second, or its equivalent, for each acre irrigated, and shall be
including water heretofore appropriated

subject to such reasonable rotation system as may be ordered by the proper State officer.

The use of the water/under this permit shall be limited to a supplemental supply
for the irrigation of land already having a partial water right, and is also
limited to the water stored in the Minam Lake Reservoir to be constructed

under Application No. 4935, Permit No. R 396.

The amount of water appropriated shall be limited to the amount which can be applied to bene-
ficial use and not to exceed 35.0 cubic feet per second, or its equivalent in case of

rotation. The priority date of this permit is May 29, 1916

Actual construction work shall begin on or before February 28, 1918

and shall thereafter be prosecuted with reasonable diligence and be completed on or before
June 1, 1919

Complete application of the water to the proposed use shall be made on or before
October 1, 1922

WITNESS my hand this 28th day of February, 1917

John H Lewis
State Engineer.

Permits for power development are subject to the limitation of franchise as provided in Sec. 6633, Lord's Oregon Laws, and the payment of annual fees as provided in Chapter 213, Laws of 1915.